ނަންބަރު : IUL(170-PR/170/2019/113)
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް 23 ޓެބްލެޓް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނަށް ޝައުގުވެރިވާ
ފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމަތު
1. ތަ ޢާރަފް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީއަށް 23 ޓެބްލެޓް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިކަން
ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމަށް އެދި ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
2. މުހިންމު ސުންގަޑިތައް
2.1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީއަށް ޓެބްލެޓް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނީ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ފަދައިން އެތަރުތީބުން ނެވެ.
2.1.1. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު: 2019 ޑިސެންބަރ 10 އިން 2019 ޑިސެންބަރ 18
2.1.2. ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި: 2019 ޑިސެންބަރ 19 / ބުރާސްފަތި / 11:00
2.1.3. ބީލަންތަށް ހުޅުވާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި: 2019 ޑިސެންބަރ 19 / ބުރާސްފަތި / 11:00
3. މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް (ސްކޯޕް އޮފް ވޯކްސް)
3.1. މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން ކުރަން ޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީގެ މީޓިން
ރޫމްއަށް ބޭނުންވާ 23 ޓެބްލެޓް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމެވެ. 23 ޓެބްލެޓްގެ މަދުވެގެން ހުންނަންޖެހޭނެ ސަރުތުތަކުގެ
ތަފްސީލް ޖަދުވަލް 3 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ޖަދުވަލް 3 ގައި ހިމަނާފައިވާ ސަރުތުތަކަށް ނުފެތޭ ބިޑްތަށް
ބާތިލްވޭނެއެވެ.

4. ބީލަން ހުށަހެޅުން
ބީލަން ހުށަހަޅަން ވާނީ ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. ބީލަމުގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބުނެފައިވާ
އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ބީލަން ބާތިލް ވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ބީލަން
ބާތިލް ވެއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ ޒިންމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީ އިން ނުނަގާނެއެވެ.
5. ބީލަމާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް
5.1. މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރައްވަން ބޭނު ންފުޅު ވެލައްވާނަމަ، އަންނަނި ވިގޮތުން ގޮތަކަށް
އެދުމުން އެކަން ކޮށްދެވޭނެވެ.
5.1.1. ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން: ފޯނުން ނަމަ، ގުޅުއްވާނީ 3022115 / 3022120
5.1.2. އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން: އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ procurement@ium.edu.mv އަށް
5.2. ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެންނަން
ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ގެނެވޭ ބަދަލެއް ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ލިޔުމަކުން
އެންގޭނެއެވެ.
5.3. ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ޕްރީ
ބިޑް ބައްދަލުވުމުގެ ފަހުން ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލެއް އިނގޭނެ ލިޔުމެއް، ޕްރީ ބިޑް ބައްދަލުވުމުގައި
ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އީމެއިލް އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޕްރީ ބިޑް ބައްދަލުވުމުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރާއިރު
ލިޔާ އީމެއިލް ރަނގަޅަށްލިޔެ، ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
6. ބީލަން ތައްޔާރު ކުރުން
6.1. ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ދިވެހި ބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުން ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
6.2. ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް ކުރައްވާނީ ބީލަންހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުންނެވެ. ދެންނެވުނު އެއްވެސް ޚަރަދެއްގެ
ޒިންމާއެއް ބީލަން ކާމިޔާބު ވިކަމުގައި ނުވަތަ ނުވީކަމުގައިވިނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީއިން
ނުނަގާނެއެވެ.
6.3. ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު އެބީލަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީގެ މިލްކެކެވެ. ބީލަމުގައި ވާ އެއްވެސް
ލިޔެކިޔުމެއް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އަނބުރައެއް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.
6.4. ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުން ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބީލަން އެހެން ފަރާތަކަށް އެއްވެސް
ހާލަތެއްގައި އަދި ވަގުތެއްގައި ބަދަލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.
6.5. ބީލަން ހުށަހަޅަފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އަދި ބީލަން ހުށަހެޅުމުގައި އެއްވެސް ގޮތަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީގެ މުޢައްޡަފެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

7. ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައިތައް
7.1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ތިރީގައި ބުނެވުނު ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
7.1.1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯރމް (ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ ފޯމެޓައް).
7.1.2. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯމު (ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް / ޖަދުވަލު)2.
7.1.3. ބީލަން ހުށަހަޅަނީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އައި.ޑީ ކާޑްގެ ކޮޕީ
7.1.4. ކުންފުންޏެއް ނަމަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްފެ ކޮޕީ.
7.1.5. ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
7.1.6. ކޮންޕެނީ ޕްރޮފައިލް
7.1.7. ކޯޓޭސަން / ސްޕެސިފިކޭސަން ސީޓް
8. ބީލަން ހުށަހެޅުން އަދި ބީލަން ހުޅުވުން
8.1. ބީލަން ހުށަހަޅާނީ ސިޓީ އުރައަކަށްލައި ބަންދުކޮށް، ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަފްޞީލުތަށް
ޓައިޕްކޮށްފައި ނުވަތަ ކިޔަން އިނގޭނޭގޮތަށް ލިޔެފައެވެ. އަދި މީގެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މަދު ކަމުގައިވަނީ ނަމަ،
އެ ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
8.1.1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން، އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަމްބަރު
8.1.2. ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ސިޓީއުރަ އެޑްރެސްކުރެވިފައި އޮތުން:
ޓެބްލެޓް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުން (އިޢުލާން ނަންބަރު)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީ
ފަހުދު ބިލްޑިންގް
ވައިލެޓް މަގު
8.2. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ތާރީޚްގެ ދެވިފައިވާ ގަޑިއަށްވުރެން ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ނުގަންނާނެއެވެ.
8.3. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން، ބީލަންތައް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ
ފުރުޞަތު ބީލަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެއެވެ.
8.4. ބީލަންތައް ހުޅުވާއިރު، ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯރމްގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަގުތައް ހިމަނާފައިވޭތޯ
ބެލެވޭނެއެވެ. ހާޒިރުވިފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުޅުވުން ނިމުމަކަށް އައުމުން ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ރެޖިސްޓަރ އެއް ސޮއި
ކުރުމަށް އެރުވޭނެއެވެ. އަދި ސޮއި ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއް އެބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެތިބި ހުރިހާ
ފަރާތްތަކަށް އެރުވޭނެއެވެ.

9. ކޮންޓްރެކްޓަރއަކު ހޮވުން
9.1. ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މާކްސް ދެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
9.1.1. އަގު 60 ޕޮއިންޓް
އަގަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. އެއީ، އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް
60 ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު، ދެން ހުރި އަގުތަކަށް ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުން ކޮށްގެން ޕޮއިންޓް ދިނުމެވެ.
ލިބޭ ޕޮއިންޓް = ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގު × 60
ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު
9.1.2. މުއްދަތު 40 ޕޮއިންޓް
މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތައް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
އެއީ، އެންމެ ކުޑަ މުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް 40 ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު، ދެން ހުރި އަގުތަކަށް
ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުން ކޮށްގެން ޕޮއިންޓް ދިނުމެވެ.
ލިބޭ ޕޮއިންޓް = ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ މުއްދަތު × 40
ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު
ނޯޓް: މާކްސް ދެވޭ ބައިތަކަށް ވަކިވަކިން ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، މަދުވާ ބަޔަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

10. މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތް ކަނޑައެޅުން
10.1. ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނީ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ލިބޭ އިރު ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން އެދާއިރާއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުމްލަ ޕޮއިންޓްގެ މަދުވެގެން
40% (ސާޅީސް) ލިބެންވާނެއެވެ.
10.2. އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އެފަރާތާއި އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ދެން ފުރުސަތު ދެވޭނީ
އެފަރާތާއި ޖެހިގެން ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށެވެ. މިގޮތުން ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް
ލިބޭ ފަރާތާއި އެކުވެސް އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އިތުރު ފަރާތަކާ
ހަވާލުކުރެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.
11. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
11.1. ބީލަން ކާމިޔާބުވެފައިވާ ކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީއިން ލިޔުމަކުން އަންގާތާ 3 (ތިނެއް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކޮށްފިނަމަ އެފަރާތަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތު ބާތިލްވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ
ފުރުޞަތު ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތައް ދެވޭނެއެވެ.
12. ބްލެކް ލިސްޓް ކުރުން
12.1. ބީލަން ކާމިޔާބުވެފައިވާ ކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީއިން ލިޔުމަކުން އެންގުމުން އެއްވެސް
ސަބަބަކާ ހުރެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކޮށްފިނަމަ، އެފަރާތެއް 1 (އެކެއް) އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ބްލެކްލިސްޓްކޮށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީއިން ކުރިއަށް ގެންދާ އެއްވެސް ބީލަމެއްގައި އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެއެވެ.
12.2. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ފަހު، މަސައްކަތް ނުނިންމައިގެން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއަކާއި
ޚިލާފްވެގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފިނަމަ، އެފަރާތެއް 1 (އެކެއް) އަހަރުގެ
މުއްދަތަށް ބްލެކްލިސްޓްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީއިން ކުރިއަށް ގެންދާ އެއްވެސް ބީލަމެއްގައި
އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެއެވެ.
....

ޖަދުވަލު 1
އަގު (ބީލަން) ހުށަހަޅާ ފޯރމް
....
.... / ދިވެހިރާއްޖެ
.... އަށް،
ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީއަށް 23 ޓެބްލެޓް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ
ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، ތިޔަ ޔުނިވރސިޓީއަށް އެކަން ކޮށްދިނުމަށް
.... ފަރާތުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެކަމަށް ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީއަށް 23 ޓެބްލެޓް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް މި
ކުންފުނިން/އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާ އަގަކީ .... (...................................) ރުފިޔާ އެވެ. މި
ބުނެވުނު އަގުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ. އަދި މިމަސައްކަތް ކޮށް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ ....
(........) ދުވަހެވެ.
މިކުންފުނީގެ ފާރަތުން ހުށަހަޅާ ބީލަން ކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ، ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ގޮތަށް އެ ސުންގަޑިއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކުރެވި އަމަލުކުރަން ފެށެންދެން، ދެފަރާތުން އަމަލުކުރާނީ ހުށަހެޅޭ ބީލަމާއި، ތިޔަ ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޭ ލިޔުމާއި)"އެވޯޑް
ލެޓަރ"(އެއްގޮތަށެވެ.
މިބީލަން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ސީދާކޮށް އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައިވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ
ޔުނިވަރިސޓީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނޯންނާނެއެވެ.
މި ކުންފުނިން އަގު މި ހުށަހަޅަނީ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ
ޝަރުތުތައް ޤަބޫލްކުރާ ހާލުއެވެ. އަދި މިބީލަން ދެންނެވުނު ޝަރުތުތަކާއި ޚިލާފުވާނަމަ ނުވަތަ މި ބީލަން ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް
ތިޔަ ފަރާތަށް ފެނިއްޖެ ހާލު މި ބީލަން ގަބޫލު ކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޙްތިޔާރް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީއަށް
ލިބިގެންވާކަން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
....
....
ޙާދިމްކުމް / ޙާދިމަތުކުމް
....
....
މާލެ / ދިވެހިރާއްޖެ

2
ޖަ ދުވަލު
ބީ ލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ބެ ހޭ މަ ޢުލޫމާ ތު ފޯމު
1. ކު ން ނީގެ ނަން: ....
ފު
2. ކުން ނީގެ އެ ޑް ރެސް...:
ފު
3. ކަ ލް އިންޓް ގެ ނަން: ....
ފޯ ޕޮ
ގު ޅޭނެ ނަންބަ ރު: .... އީމެ އިލް އެ ޑް ރެސް: ....
4. ކުން ފުނި ރަޖިސްޓަ ރީ ކު ރެވުނު ތާރީޙް: ....
5. ކުން ފުނި ރަޖިސްޓް ރޭޝަން ނަންބަ ރު: ....
6. ކުން ނީގެ މަ އި ގަނޑު މަސަ އްކަ ތްތައް :
ފު
 ....
 ....
 ....
 ....
 ....
 ....
 ....

ޖަދުވަލު 3

Tablet Specifications

Minimum Requirements
Display Size (range) 9 - 10 inches
Memory (range) 4 - 6GB
Internal Storage 32GB
Resolution Minimum FHD

WLAN Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac , dual band Charging / Stand Charging stand provided (secure landscape mount) Power >5,000mAh
Warranty 2 Years
Quantity Required 23 Pieces